

## Gr 3 Storybook



Children who care about their friends

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated, or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

**Authors:** St. Mary's Primary School, Grade 3A, 2022:  
Gomolemo Digoamaje, Katleho Dingalo, Thobeka Jakata, Katlego Kazembe, Gosego Khalane, Keabetswe Kobedi, Tshwarelo Lefenya, Kaone Legoale, Otlotleng Letebele, Galaletsang Letsomo, Retshepaone Oreneile Maetla, Karabo Maje, Kgolagano Mohau Majeng, Kutlwano Segomotso Manonyane, Nicole Masuku, Tinodaishe Mawire, Kefilwe Mdukaza, Lumka Melane, Florinah Menaniso, Botlhale Metswamere, Tsholofelo Bisisiwe Moabi, Kagontle Mochwari, Botlhale Mokgotla, Kwanele Mokhuma, Keobaka Mokobate, Rewaone Monatshana, Remofiloe Moremedi, Tshegofatso Mirriam Moremi, Onthatile Moruledi, Paballo Mosala, Tshiamo Lungile Mose, Omatla Moshe, Nqobile Mosiane, Tshepang Siyabonga Mosiane, Keaoleboga Motaung, Pholoso Mothibi, Omogolo Motsamai, Sinethemba Msutwana, Keabetswe Nageng, Charlize Delphine Nickel, Boitshepo Keamogetse Nkwane, Reabetswe Phogojane, Onalenna Pine, Rethabile Ribane, Tlamelo Louise Seilane, Snenhlanhla Senatle, Katlego Princess Sethetho, Simphiwe Songela.

**School:** St. Mary's Primary School  
**Principal:** Angel Sheri  
**Teacher:** Mmaballeng Louisa Kgoa  
**CRC:** Brilliant Ruele  
**Fieldworker:** Lerato Ramathape

#### **Illustrators:**

Cover: Mdukaza Kefilwe  
Page 1: Legoale Kaone  
Page 2: Monatshana Rewaone  
Page 3: Mose Tshiamo  
Page 4: Moabi Tsholofelo  
Page 5: Digoamaje Gomolemo  
Page 6: Maje Karabo  
Page 7: Masuku Nicole  
Page 8: Moruladi Onthatile


**Font within booklet:** Grade 1 font by Edu-Aid

Websites and links were correct at the time of publication.  
For further information about the project, please visit <http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

## Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.  
The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.  
London South Bank University, United Kingdom.  
The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).




On Saturday morning, we  
ran to the gym.



One of our friends fell  
because he was tired and  
not fit.



Our coach took him to the gym and gave him some water.




We started exercising.  
Our bodies can do many  
things. We jump, we run,  
and we dance.



Our friend got up and exercised with us. We were all very happy.



During the break, we  
relax, drink water and eat  
fruit.



Friends continue to  
exercise and play different  
games.



Friends, let's take care of  
our bodies. Love one  
another and take care of  
one another at all times.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

# Children who care about their friends

Authors:

St. Mary's Primary School, Gr 3A, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

